

0-16

Maina a dimela toohe di lemilurexo.

1. 1 Leotša
  - 2 Lefela
  - 3 Mphôxô
  - 4 Lerôrô
  - 5 Lešalang
  - 6 Motôtê xoba nyôba
  - 7 Lesalabu xoba moxapu
  - 8 Moraka
  - 9 Mototse
  - 10 Mofudi
  - 11 ~~Morôtse~~
  - 12 Morôtse
  - 13 Motsekwane
  - 14 Monawa
  - 15 Mokxakxa
  - 16 Moxô
  - 17 Mokxopo
  - 18 Letsoko
  - 19 Lebake
  - 20 Lehloko
  - 21 Mokhure
2. Leotša ke semela seo se lewaxo bupi elexo seo se dirwaxo ka dihôrô tša leatša. Xomme xa se lewe lehlaka xoba matlakala. Xomme ke sejo se ratexaxo kudu xe xo dirilwe boxobe bya semela se. Xo tšywa dithôrô tša semela xe di omile xomme tša thšelwa ka hudung ke xona tša k thšelwa metse tša hlobolwa xomme la tšwa môrôkô, xomme ka moraxo a anexwa ka letšatši xore di šilexe xo tšwe bupi, xe di omile.

Xomme xo xong motho o tšiswa dithôrô tša šilwa ka ntle le xo ya hudung xore x x ko dirwe boxobe byo bitšwaxo môxabô. Leotša xe le xadikilwe xomme la šilwa la thšelwa dikôkô xoba dithsedu mme la setlwa le dira sejo sebitšwaxo sekuku. Xomme sona se fetša ngwaxa se sa sinyale se beilwe ka dipitšeng Leotša le dira xape sejo se bitšwaxo sekxwa. Xo tšiswa bopi bya hlakanthšwa le metse xomme xa dirwa lekota la apewa xoba la bašwa xore ebe mphaxo wa motho xe a tšere leeto.

3. Lefela ke semela se lewaxo xa bedi Lefela le a bešwa la lewa le sešo la oma dithôrô tša lona. Xape lefela lea peiwa la lewa ele dithôrô. Dithôrô tša lefela xe di apeilwe di a thswakelwa ka dikôkô ya ba sejo sa mphaxo xe motho ale leetong. Xomme sejo se se xolo ke boxôbe bya Lefela. Xomme bôxôbê bo dirwa ka xo hlôbôla dithôrô ka moraxo xe morôkô o tšwele xa setlwa xore xo tšwe bopi. Dithôrô tša lefela di a xzx xadikwa ka moeta xomme tša bitšwa dithuu. Xomme tša thšelwa dikôkô. Xomme sejo se xa se lewe lehlaka xoba makala. Mokxatsô ke bôxôbe bya xo dirwa ka dithôrô tša lefela. Xomme motho o tšia dithoro a thuba ka thšilo le lwala. Ke bôxôbê bya xo tia ka teng.

Mphôxô ke semela sa xo jewa dithôrô elexo bopi. Bôxôbê bya mphôxô xa bo bose. Mphôxô o lokile kudu xo dira kômêlô. ya mphôxô sa bana. Se bose kudu.

4. Lerôrô Ke semela se šomišwaxo byalo ka leotša. Mo xo semela se xo lewa dithôrô. Ka ele medu le mahlaka le makala a sona xa jewe. Dithôrô di a hlobolwa xomme tša nthšwa môrôkô. Ka moraxo tša anexwa, xomme tša šilwa yaba bopi. Xomme lerôrô xa le diri sekuku lexe ele sekxwa. Bôxôbê bya lerôrô xa le bose xo feta le otša.

Lešalang xa le dire boxobe. Xomme sejo sa lešalang ke moxabo fela. Xomme lona le swana le lerôrô. Lehlaka le medu le makala xa lewe.

K34/33

Ser 635

Motôte ke semela sa xo jewa lehlaka le dithôrô. Lehlaka le lewa le sale tala. Motho xe a ja lehlaka la nyôba o tloša letlalo la ka ntle mme a thsotla sa ka xare. Dithôrô tša nyoba xe di diri bôxôbê byo bose. Xomme di sômišwa fela xo dira dikomelo tša mapoto.

5. Lesalabo xoba lexapu, xo lewa matlakala xo dira môrôxô. Xape xo lewa le seenywa seo se bitšwaxo lexapu. Lexapo le lewa le sa apeilwa xoba le apeilwe. Xe motho arata a ka beša lexapo le ~~xxx~~ sale le lengwe.

Moraka o lewa maraka ele di enywa tša xona xe e sale tše nyane. Xape le mahlare a moraka a dira moroxo. Xe maraka a omile xo dirwa dibyana tša xo jela.

Motôtse o lewa letotse ole kenyo ya semela se. Xomme yona e jewa e a peilwe. Le makala a yona a dira morôxô.

Mofudi le wona xo lewa mafudi le mahlare a wona. Mahlare a dira morôxô. Mafudi xe a sa botšwa ka xo a pewa xa le we. Mafudi xe a lapeilwe ka bopi bya leotša a bitšwa thôphi. Banna ba bangwe xa baje thôphi. Thôphi e bose kudu kudu xe e lewa ka lebese la dikxomo.

Thôphi xa e sebywe ka morôrô. Xape xa e lokwe ka letswai.

Xomme thôphi ke sejo se bose kudu kudu.

6. Morôtsê o lewa ~~marôtsê~~ marôtsê a ona byalo ka mafudi. Xomme mo xo marôtsê xo lewa seo enywa le mahlare a ona. Xomme ona a apewa mme a thšelwa bopi bya leotša. Xape le lona le kwana le lebese kudu.

Motsekwane o byalo ka morôtsê ka mmala. Eupya motsekwane xa o rate ke batho kudu kudu xe e se matlakala a ona a diraxo morôxô. Dithôtse tša motsekwane di sômišwa xo thšela môrôxông xore morôxô o be bose.

Monawa o lewa dienywa le matlakala. Dinawa ke dienywa tseo di ~~je~~ jewaxo xe motho a di apeile. Morôxô wa monawa o feta merôxô ka-moka ka bose xe o thšethšwi dikôkô.

Monawa xoba dinawa ke sejo se bose se ratexaxo kudu kudu. Xomme se tsongwa kudu ke basadi.

Mokxakxa ke semela se jewaxo dienywa le matlakala. Matlakala a dira morôxô. Dithôtse ke tša xo thšela meroxong xa ye  
7. mengwe xoba nameng ya phôšfôlô. Kxakxa e lewa e sale ye nyenyana ele tala. Le xe e apoilwe e lokile.

Moxô o lewa dienywa le matlakala a ona. Xe moxô ona le dixo olewa di sale tše nyenyane kudu di apellwe. Xe di xodile di dirwa dilo tša xo kxa metse. Xape tše dingwe ke dibyang tša xo nwela byalwa. Morôxô wa môxô xa o bose kudu kudu.

Mokxopo o lewa dikxopo e sale tše nyenyane. Xape le matlakala a ona a dira morôxô byalo ka moxô. Xe dikxopo di xodile ke dilo tša xorwala metse tše bitšwaxo kxapa. Tše dingwe di dirwa mexopô ya xo jela dijo le xo sebela merôxô ~~ya~~ ka xare. Mokxopo wo moxolo motho ale tee a ka s ke a orwala. Dithotse tša wona di a lewa xe di thšetšwi merôxông. Mabyalwa a thšelwa ka xare xa dilo tše bitšwaxo dikxapa. serêtô ke sekhopo sa kxoši se ša molômo. Sekhopo xa se dirwe molomo wo ~~moxax~~ molomo.

8. Letsoko xo šomišwa matlakala a lona fela. Xomme lona le šomišwa ka dinkô. Batho ba bangwe ba koma ka molomo.

Lebake le byalo ka letsoko le šomišwa ka xanong elexo moši wa ~~m~~ lona fela. Lebake lena le maatla xo feta letsôkô mo mothong. Lehloko xo šomišwa peu ya lona xo thšela merôxông ya di-mala tše dingwe. Xomme lona le byalo ka sehlare sa lešôka. Lehloko xo dirwa sekuku ka lona byalo ka dikôkô. Peu ya lehlôkô ke ye nyenyana kudu. Mokhure xo nyskexa dithoro tša wona fela xo dira makhura. Makhura ao ke a xo tlola ke basadi. Xomme xo xa dikwa ~~dit~~ dikwa dikhure tša tšwa makhura byalo ka nama ya makhura.

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ Makhura a thšelwa dikxopong tše  
bitswaxo se-dibelō. Ke xona mekhura a tla fetša mengwaxa

9. le mengwaxa. Dijo tse lewaxo ngwaxa ohle ke :-

- 1) Bōxōbē xoba bōōswa
- 2) Dinawa
- 3) Morōkō

Tše lewaxo ka dinako :- 1) Thophi 2) Sekuku

Ko lewa boxobe le thophi ledinawa ka bontši. ~~##~~ Sekuku le  
dikōkōrō le morōxō di lewa ka bonyane. Tša nenate ke dinawa  
le thophi le sekuku. Xomme tša setlwaelo ke boxōbē, le  
morōxō. Banna ba bantši xa ba je thophi xoba dinawa. Basadi xa  
ba je sekuku.

#### Merōxō

Dienywa tša lešoka tše lewaxo ka ngwaxa o mong le womong ke tše:-

1. Maxwaxwa 2 Marapa 3 Mmilō 4 Motlomma 5 Maatakobala
- 6 Marula 7 Mathšidi 8 Dingapo 9 Ditutu 10 Maxo
- 11 Mafa 12 Dipaba 13 Dikxalo 14 Dihlakola 15 Dirakanywaxa
- 16 Mōrōbērōbē 17 Difarathšweni 18 Difeixe 19 Dithōkōlō
- 20 Diphaphē

Xomme di-enywa tše kamoka di tšwa xa te ka ngwaxa. dimeleng

10. tše latelang:†

Dimela

Dienywa

Maxwaxwa bana ke

Maxwaxwa

Morapa bana ke

~~###~~ Marapa

Mmilō bana ke

Mabilō

Motlomma bana ke

ditlomma

Maantakōbala bana ke

Maantakobala

Marula bana ke

Marula

Mothšidi bana ke

dithšidi

Mongapō bana ke

dingapō

Ser 635

Moxô bana ke.	maxô
Mofa bana ke	mafa
Mmaba bana ke	dipaba
Mokxalô bana ke	dikxalo

Tše kamoka ke dimela tša méré ye mexolo kudu kudu.

Motutu bana ke	ditutu
Mohlakola bana ke	dihlakola
Morakangwaxa bana ke	dirakangwaxa
Môrôbêrôbê bana ke	dithôbêthôbê
Mpharathšweni bana ke	Dipharathšweni
Mofeixe bana ke	aitôrôfeixê
11. Morôkôlô bana ke	dithôkôlô
Mophaphe bana ke	diphaphe
Motswala-kxôrô bana ke	ditswalakxôrô
Mônámônôpi bana ke	minanni dinannopi
Moxokxoma bana ke	dik dixokxoma
Moxwane bana ke	dikxwane
Mhlekauma bana ke	dihlakanma
Mopo bana ke	dipo
Morskala bana ke	marakala

Dimela tše lewaxo medu tša lešoka.

serô  
Makenyana  
Malesôkwana  
Lesilo  
Lerôle  
Kxose  
Mothintikoma  
Moxaxaleleme  
Moxebe

Tše kamoka di lewa medu fela.

Ser 635

12. Dimela tše lewaxo ka ngwaxa wa tlala fela ke tše :-  
 1 Molokwa 2 Motšlō 3 Mathōkhōtha 4 Molala  
 Mōk Mōlōkwa o lewa dithōrō tša wo tše di swanaxo le tša leotša.  
 Xomme le kutu xoba kxofe ya wona e a lewa. Motšlō o lewa kxofe  
 ya wona. Mathōkhōtha o lewa dithōrō tša wona. Xomme ona o  
 dirwa boxobe le molōkwa o dirwa bōōbe ka bopi bya yona. Xomme  
 tšona di lewa ke mang le mang. Xomme xe xo nyakexe tumelelo  
 ya kxoši xe xo lewa dimela  
 Kxoši xa e fiwe se bexo xa e se xe xo lewa seenywa sa morula  
 mo kxoši e swanetše xo xo fa mokxope badimo pele. Xomme  
 ka moraxo batho kxwoka ba thome xo loma lešola ka melokō ya  
 bona. Xape yo mong le yong mong o tla fa ba xaxwe badimo xore  
 xo sebe le pelaelo ya badimo xe batho ba nwa mokxope bao ba  
 phelaxo.

13. Dimela le dikenyo tše Maone

Dimela	Dikenyo
Motlomma	Ditlomma
Moxō	maxō
Motutu	Ditutu
Mohlakauma	dihlakauma
Moxwa xwa	dixwaxwa
Mongapo	dingapo
Mofeixe	difeixe
Morula	marula

Tše ke dimela tša dienywa tše ratexaxo kudu kudu xo feta tšohle.  
 Xomme tše dingwe kamoka dina le mohola o monyane mo bathong.  
 Motho o ithuta tšohle di kenywa ka xo dija e sale yo monyane  
 le xo šupywa ke ba baxolo xa a xola.

K34/33

Xomme tše dingwe motho xe a sa di tsebe a di ja kudu di ka mo direla kotsi byalo ka ditutu, difeixe, dipharuthsweni, mabilo. Basadi ba tseba dienywa xo feta banna ka xe ele bona ba šomi ba kx tšona xe di sale šokeng. Xomme xe di fihlile ka xae ba a di sōla xoba xo abela banna le bana kamoka.

14. Xomme tšona di šomixwa ka lesolo la basadi le basetsana. Ke xore basadi le basetsana ba di rwala ke bontši hlaxeng ka diroto xoba malokwa xe ele marula banna ba šetše maxae. Xe dimela ele tše kxolo banna ba di rema ka dilepe xore basadi ba kxone xo di kxe.

Mafsi a lewa ele lebese xoba ele a bodila. Mafsi a hlakongwa le eix dijo tše mehuta huta tše lewaxo ke batho. Le dikenywa tše ntši di hlakongwa le mafsi byalo ke ditlomma, ditutu.

Mabilo. Mafsi a lotwa kamoka lexapeng. Xe a kxahlile a bitšwa lesêrê a thšelwa ka pitseng. Mafsi a lebese xa hlakongwe le a matsatši a fitilexo. Xomme a lotwa ka ngwakong. Xomme mo mafsi a lesêrê a lotwaxo xona pitša ya xone e swanotše xo dirwa lešoba xore xo tšwe metse ao a bitšwaxo hloya xoba hloxwa.

- Xomme ka moraxo xa matsatši a se makae xe pitša ya mafsi e
15. tletši a solwa xore a lewe ke motse karoka. Xape ke sejo se botse sa baeti. Lebese xa le lewe ke basadi le basetsana. Ka hloya xo apewa bōxōbê byo bose. Mafsi a lewa le-beka kamoka la ngwaxa. Banna le bašimane bona ba ja mafsi tšatši le tšatši elexo mafsi a lebese. Mafsi a le wa fela xoba sejo se tlwaetšexo. Ngwana o fiwa lebese la dipudi xo tloxa tšatši leo a belexilwexo ka lona.

Nama e lewa le baka le lengwe le le lengwe byalo ka boxobe, xe e sahlokexe. Nama e lokišwa ka xo dirwa mexwapa xore e ome, xe ele ye ntši.



Ser 635

Nama e a peiwa xoba ya bešywa xoba xo lepa. Melao ya xo  
 ja nama ke ya xo tseba ditho tše iletšwaxo xo lewa xo motho  
 yo mong le yo mong. Basadi xa ba je nama ya hloxo ya phôdfôlô  
 xoba se ruiwa. Masoxana le bona ba iletšwa xo ja ditho  
 tše dingwe tša hloxo byalo ka le leme xoba byoko. Lemoko wa  
 16. phôdfôlô xoba seruiwa xa o dumelelwe xo lewa ke mašoboro.

Le madi xa le we ke bao ba sa bollaxo. Xe motho a ja madi a  
 sa bolla mohlang a matix bolla o tla tšwa madi a mantši xe  
 a bolla bodika mo a ripywaxo mokxopana wa pele. Nama e jewa  
 ka merôtô xe ele hlôxô ya xo lewa ke banna kxôrông.

Ditho tša nama ke dirope, matsoxo noka, dihlokore, thamo leomô  
 le hloxo le mohlana le tša kateng mala le moxodu le x dibête  
 le maswafo, diphio le pelo. Motho yo mong le yo mong o fiwa  
 kabelo ka boxolo le ke xo tswalwa. Xe monna a bolaille kxomo o  
 swanetše xo abela bana bao elexo banna ka xo fetana. Ngwana yo  
 moxolo o fiwa serope. Moratho letsoxo byalo byalo. Ngwana yo elexo  
 le soxana o fiwa thamo xe ele pudi. Xe ele kxomo xa fiwi selo o  
 tla ja ka lapeng le ba lapa la monna wa motse. Moxoduwa kxomo  
 ke wa mokxekolo wa motse. Dingatha di lewa ke badiša. Ngate  
 ke seripa se seng sa ka tša teng xomme yona xo tsenywa dinama

17. tše bo se tše di iletšwaxo motho yo mong le yo mong a senaxo  
 le ngwana wa mošimane. Xe motho e ka ja nama ye o tla belexa  
 ngwana we mošimane xoba ngwanenyana a le byalo ke tše o bolotše.  
 Dinama tše dinonyana xa di lewe ke masoboro. Xe lesoboro le  
 ka ja nonyana e tla tšwa ke hloxong mohlang a bolotšwa bodika.  
 Ke xore e tla tšwa ka hloxong ya fofa byalo ka pele e sa phela.

Nose nose e tumišexa kudu mo bathong. Nose xe e rafilwe e a  
 belwa ba motse xoba ba lepa kamoka. Nose xae xobelenywa se  
 sejo se seng. Basadi ba iletšwa xo ja maana a nose. Maana a  
 nose ke bana ba nose elexa dibokwana tše elexo bana ba nose.

Nose xa e lewe ke mosadi wa moimana. Xe a ka ja nose ngwana wa xona o tla rotha lerwe.

18. Dinkoko tše tsebywaxo ke tše mašotše dinhlwa, tšie, Maxôrô. Dinhlwa ke dilo tše hlaxaxo xa tee ka ngwaxa. Xomme tšona ke dilo tše tswalwaxo ke maxôrô. Motho xe a rata xo rafa nhlwa o swanetše xo ruta mekxwaya diolo. Seolo seo se senaxo nhlwa se bitšwa setona. Xomme se xo ba le dinhlwa ke se thsadi. Xomme seolo se o tla hwetša sena le mahlo a mantši. Mahlo ke meletyana yeo maxôrô a photšexo xore dinhlwa di tšwe xona xe letšatši le sobela. Ke xona motho o swanetše xo siba seolo se. Xo siba ke xo thiba meletyana yeo ka mabu. Ke xore motho o tswala molomo ka phate xore molomo wa meletyana e tswale. Ke xona motho o swanetše xo dira modiro wa matšatši kamoka xe tšatši le sobela. Ka moraxô a dire molete ka phate xore molomo wa meletyana e tswale. Ke xona motho o swanetše xo dira modiro wa matšatši kamoka xe tšatši le sobela. Ka ~~ma~~ moraxô a dire molete ka hlokomelo xore a ~~ka~~ lokele pitšana ya xo swara dinhlwa. Ka moraxô a ~~ka~~ tswale molefe ka xodimo ka makala ~~a~~ a dihlare xore dinhlwa di se fofe.
19. Dinhlwa di fofa nako ya mantsiboa ke xona dinhlwa di rafswa mantšiboa. Morafi wa ~~dik~~ dinhlwa o šomisa mokotla xoba pitša xore di se fofe. Xe motho a rafa tšona o swanetše xo apara mokxopa matsoxong xore a se lome ke maxôrô. Xe motho a rata xo hwetša dinhlwa o swanetše xo siba diolo tše ntši. Ke xona o tla rafa dinhlwa tše. Xomme ka mōraxô morafi o tla apea dinhlwa tša xaxwe. Xe di bodule a di anexa ka letšatši. Xomme ke sejo se monate kudu kudu. Di thswakelwa ka dikôkô, le letswai. Ke mosadi a a pelle dithôrô tša lefela xo thswakelwa ka tšona ~~a~~ tša fiwa monna xa thwe ke metôbô. Metôbô ke sejo seo mosadi a se direlaxo monna fela. Dinhlwa di dira se-šobo xe nama e se xona.

Xape xo dirwa seku ku ka sona. Dinhlwa xa di lewe ke bana kudu. Dinhlwa ke sejo se sexolo xo ba mosate.

20. Dinhlwa ke kxadinama. Xe di rafilwe di iswa badimong. Xe motho a a ke di ja ka ntle le xo fa badimo pele motho a ka hwetša molato wa xo ~~kekwa~~ lekana kxomo xoba tše pedi. Dinhlwa di lewa ka thšidi. Ke e xore sehlare sa xo alafela. Xe xo llwe dinhlwa ka ntle le kxoši xo tla phulexa phefo ye kxolo. Xe motho ele moimana xa dumelelwe xo tsena seolong sa yo mongwe. Ke xore dinhlwa di ka se be xona. Dinhlwa di ba nako ya lehlabola. Dinhlwa tša tšwa meleteng ya tšona xa di sa boela. Dinhlwa di jewa ka ntle le bōxōbō. Ke sejo sa xo fiwa baeti.

Mašōtše ke dibōkō tše lewaxo ke batho kamoka. Dibōkō tše ke bana sa se rurubele. Xomme tšona di e xolwa ka diroto le ka mekotla ke basadi. Xe ba fihlile xae ba di apae ka dipitša. Ka moraxo di anexwe xore di o me. Xe di omile di a bolokwa ka dipitšeng xore batho ba šebe ka tšona. Xomme tšona di bosa kudu xe di thšetšwi dikōkō.

21. Mašōtše xa ilelwi, a lewa ke mang le mang. Mašōtše a hlolwa nakong ya selemo.

Tšie ke sejo se byalo ka mašōtše Xomme le yona e xolwa ke basadi. mo xong le banna ba thuša basadi xo xola tšie. Tšie xe e apellwe ya anexwa ya oma e dira e nako ye telle batho ba eja. Tšie e bosa kudu xe e thšetšwe ki dikōkō. Maxōrō a dula ka xare xa seolo. Xomme ona a xxa xadikwa xore motho a šebe ka ona. Maxōrō a fepywa ke basetsena mo diolong ka byang. Maxōrō a loma kudu kudu. Ba swari ba maxōrō ba swanetše xo hlōkōmela.

Ser 635

Xoja xo lewa xa tee ka letšatši. Xo lewa xe batho ba ya bôrôkông xoba mmantsíboa. Basimane le masoxena ba ja ka mephatho ya bona. Monna o jêla xaxwe a le tee. Mosadi le ena o jela xaxwe a le tee. Mosadi xo xong o ja le bana ba basetsana. Sejo se a bixwa ka ditelo xoba moxopô.

22. Môrôxô le wona ona le dibyana tša wona. Dibyana tša môrôxô di bitšwa dirithswana. Xa xo dijo tše monna a m jaxo le mosadi xoba barwe. Bana ba banyane ba ngwathelwa diatleng ke mmabo. Xomme xa ele motho yo mexolo o ja xoba o ngwatha ka nnoši.

Xa xo dumelelwe ke monna xo hwetša yo mong a ja a eme. Xape xe xo jexwa xa xo thswe mare xoba mathe. Motho yo mong le yo mong xa swanelwa ana le dithšila diatleng xoba sefahloxong sa xaxwe xe xo lewa. Xe xo llwe xo hlepixwa dietla ke ba baxôlô fela.

Byala Mêhuta ya mabyala ke mm e :-

- 1 Byala 2 Phapha 3 mokxôpê 4 Mapôtô?

Byala bo dirwa ka leotša xoba lerôrô le lefela. Xe xo dirwa byalwa xo setlwa m maopi e mantši xa dirwa bôxôbê byo bontši bya metse. Mabele a mangwe a a enwexo a mediditšwexo xomme a anexwa ka letšatši e x a šilwa xore e be komelo a thšelwa

23. ka xare xo boxobe byoo bya byalwa xore bo bidiše. Komelo e thšelwa xe bôxôbê bo fedile. Letšatši la mathomo ke la xo riteletša la bo bedi ke la xo apha. La boraro ke la xo omela. La bone bo a hlotlwa bya ba bya nwexwa. Byalwa xa bona se x bexo sa kxoši xoba mokxomana xe e se byalwa bya xo loma bya mabele a maswa ao elexo teboxo ya sethšaba xo kxoši xe e nešitše pula. Byala bya mathomo bo dirwa ke kxoši bya xo fa badimo ngwaxa e mong le wo mong. Byala bo nwiwa ke batho ba naxa yeo kamoka ka xo kxobakana felo xo tee banna le basadi.

Ser 635

K34/33

- Byala bo abixwa ke monna o tee ka dixô. Banna ba baxolo ba bo xa felwa ka xo k fiwa mosomo ke basadi elexo tš tsibišô ya xe byalwa bo fedile xo dirwa. Xe moabi a a bela batho le bona ba thušana xo nešlana ka xe ele ba bantšî. Byalwa bo nwixwa ke mohlotti pele, xoba motho yo a kxanaxo xo kwa byala xe bole bose le xe ele phiri. Xomme xe bo íšitšwe pele xa batho bo tla nwiwa ke mosadi wa motse wo o pele xore a tloše boloi. Xomme ka moraxo e ka ba mang le mang.
24. Mpholo o nthšwa ke mong byala elexo mosadi. Xe kxošî e nwa byala batho ba swanetše xo reta kxošî, le xo loša kxošî. Phepha e dirwa ka mokxôpe wa marula le mabele. Xomme molao o tee le wa byala.
- Mokxope o dirwa ka marula fma fela. Xo hlabixwa marula a thšelwa ka dirôtông xomme a šoxiwa. Xo hlaba marula ke xo nthša maxopi. Xe xo xix šoxilwe malôlô ka moka a marula a tla hlatswaxa xore e be kxano. Ke xona dithapo kamoka tša merula tša ba thekô kxano ya šala mme ya thšelwa ka dinkxong. Ke xona xosasa mokxope o tla hwetšwa o bidile. Xomme xe xole
25. byalo o bitšwa letobe, ke xona xa o ešo wa fetša xo bela. Ke xona o tla thšelwa dipitšeng xape xore o bele. Ke mamoso ke mokxôpê. Mokxôpê ke seno se boxale kušu. Xa xo dumelelwi xo nwe mokxôpê pele xa badimo ba mošate. Mokxôpê o ba xa tee mo ngwaxeng eleng lehlabola. Ka marula xo dirwa dikôkô tšeo eleng sejo se sexolo sa banna xo dira sekuku.
- Mapôto a dirwa ka bôxôbe. Xomme ona xa a apewe byalo ka byala. Xo šoxiwa bôxôbê ka diatla xo fihla ele metse a o a ka thšelwaxo komelo. Xomme ona a hlwa tšatšî ka le tee fela xomme ka moso a nwexwe. Mapoto ke sejo se se xolo sa monna. Xape xa nwexwe ke bašimane xoba mosadi. Xe mosadi a sa diri mapôto o a nyatšexa mo bathong.

Ser 635

K34/33

Mapôtô ke sejo se fixwaxo moeni.

26. Lebake patše xa xo tsebye xore e thšwa kae. Lešimilwe kxaufsi le metse xoba kxaufsi le xae, le xe ele mašemong. Lebake le byalwa ke banna. Mo xo lona xo lotwa dipeu. Lebake le byalwa nako ya selemo. Xe xo hlokexa pula lebake le a nošetšwa. Xo kxobelwa matlakala a lona. Sa mathomo le-bake le a kxobelwa, xomme ka moraxo la anex wa. Xe lebake le kxobetšwe le bipywa ka dilo tše dingwe xore le kxote. Xe le sa kxotišwa lebake xa lena boxale xoba bose. Le kxoixwa ka dipea tša lenaka xoba lehlaka le lefsika le lehlaka le hlomilwexo peêng ya fase. Xape le ke sekxôkxôthi di a bela bela. Xa xo kxôxe motho yomong ka ntle le tumelêlô ya mong pea. Mólôkô wa kxoši xa o a dumelelwa xo kxoxa lebake. Moreti xe ele mokxoxi wa lebake o dumeletšwe xo kxoxa le xe ele moreti. Molaodi wa ditaola xa kxone xo laola xe a sešo xo kxoxa lebake.
27. Lebake le dira mokxoxi xoba boxale xo dilo tšohle. Xape le fa motho maatla xe a šoma mešômo. Lebake le tsongwa kudu kudu ke banna. Basadi ba kxoxa lebake xe ba tsene ke medimo xore ba be le boxale xo bina xare xa batho ba ~~hantšá~~ bantšá. Xomme ba le bitša ka ina le tsoko la badimo xoba morewadithabeng ke xona baopedi ba tla tseba xore modimo o tsomeng eng. Xe a ~~kxek~~ ~~ke~~ kxoxile o tla fetša fase ka maoto.
- Motšoko Xa xo tsebye mo o hlaxilexo xona. Motšoko o kxoxixwa lerole la ona ka dinkô. Motšoko o dirwa ke ba ba o tsebaxo. Motšoko wa ~~šimk~~ k dinkô o hlakanywa le mólôra wa semela se bitšwaxo sepowane. Xomme wa xadikwa ka mollo ele lerole.
- Motšoko o rekišwa o sešo šilwa e sale matlaka ~~femk~~ fela.

Ser 635

28. Xomme o ka reka mabele xoba pudi xoba nku. Lekxomo motšoko o a reka. Motšoko o kxoxwa ke banna lebasadi le bana kamoka. Xo tsebywa mohuta o tee fela wa motšoko wa dinko. Motšoko wa dinko o tumešexa kudu kudu. Xe motho a sa kxoxe motšoko wa dinko o be a nyatšexa mo bathong. Motho yo mong le yo mong o ~~xx~~ swanetše xo kxoxiša yo mong. Letšoko xa le kxoixwi ka mephatho. Eupya lešôbôrô xa le dumelelwe xo kxoxa tšoko la basadi ba banna ba xo wela. Peu ya motšoko e a lotwa ke mong wa yôna. Letšoko xe le rengwilwe le a pipywa xore xore le kxote byalo ka lebeke. Le lemixwa xae xoba nokeng mo xo naxo le metse. Motšoko o lemixwa nako ~~xx~~ kamoka ya ngwaxa.

END. S. 635-